

Норуот күүхэ — көмүөл күүхэ!

# ЭНСИЭЛИ

Нам улууңун ханыата • 1935 сүл алтынны 5 күнүгө төрүттэммитэ

2000 с.

Балаңан ыйын

7

кунэ

чэпшиэр

№ 102 (8792)



(Улуус байылыгын мунњаңыттан  
бэлиэтэхиннэр)

Намнаады гимназия туутуута  
умурдай, ол эрээри емкость  
суюх буолан банаарынай  
еттүнэн септөөх ирдэвилгэ би-  
лигин да эпизэтээбээт.

Ипподром кварталыгар ту-  
руоруллохтаах ГРП оборудо-  
ваниета ааспийт нэдээлэ  
бутуутгэр аяллыгына. Били-  
гин ону туруоруу үлээг ытыл-  
лар.

+++

Мэндээмэннээх дыэлэр ко-  
манданырын мунњан Нам се-  
лотун дыаалтата уонна МУ НУ  
ЖКХ салалтата субз мунњах  
ытытылар. Итиниэхэ уопсай  
дыэлэр санитарий турукты-  
рын тусарын, обществений  
бэрээдэгэ көрүү-истии туса-  
рынан дыялабай кэпсэтий бу-  
олла.

Балаңан ыйын 15 күнүгэр  
дымы ытыллыхтаах үрэнэ-  
чилэр производствений  
практикаларын улуус киинин  
ыраастаанынга түншнен са-  
ланна.

Улуссалар ааттарын уонна  
нүемэрдэрин бэрээдэктээнгээ  
үлэ сааланна.

Улус киинин уонна изнили-  
эктэрий котельнайдара бары кэ-  
риэтэ кыстыкка бэлэмнэр. Кыс-  
тыкка кириигэ тардиллын, сайдыннын  
оттүгээр холкутук сайдын I Хомустаах изнили-  
гэр ытылынна. Манна билигин  
да улахан кээмийдээх үлэ  
ытылынна итий бэриллэр  
кыахтаах.

Ааспийт нэдээлэ түмүгүнэн  
улууска 33 тын. тонна от  
куруёлэннэ. 1000 тонна от Орто  
Халымга улууңугар ытыллыхтаах  
этибит да, баарсаларыгар ба-  
ара эрэ 610 тонна от батан киир-  
дээ.

+++

Балаңан уонна алтыннын ый-  
дарга улуус изнилиэктэригээр  
ветераннаар сэбиэттэрийн отчуот-  
туур-быыбардыр мунњахта-  
ра ытыллыхтаахтар. Сэтий-

ныгэ улуустааы конференция  
буолохтаах.

+++

Нам улууңун бочуоттаах  
гражданнарын испиэнэгин чу-  
олкайдаанын ытыллылар.

+++

Быйыл 7 оюу культура вузта-  
рыгар уерзххэ кирдилэр.

+++

Улуус изнилиэиннээс сүлгэ  
1200 тонна бурдугу сиир буолла-  
бына, билингэ туругунан улус-  
по ысыклаатыгар 240 эрэ тонна  
бурдук баар. Итинтэн атыннын  
булай-тальын үлээг үлэспо сал-  
лалтатынан күүсэ ытыллыл-  
ахтаах.

+++

Балаңан ыйыгар улуус дыа-  
алтатын иниин ытыллылар  
үлэлэр календарнай булаанна-  
ра бигэрэгтилини.

+++

Балаңан ыйын 15-16 күннэ-  
ригээр Түбэ изнилиэгээр чөл олох  
иниин охсунаар республика изни-  
лиэктэрийн салайаччыларын  
уонна правительство, министер-  
стволар бэрэстэбийтэллэрэ  
кыттылаах семинардаа буолохтаах.

+++

Туорахтаах культураны бы-  
нын бара туар, 2353 га ынын  
баарыттан 1057 гектара бынны-  
нына. Баловайынан 821 т. хому-  
лунина. Гектартан ортотунан 7,7  
центнер бурдук хомуллар. Ити  
кордерүү былышынгыга тэн-  
нэхэр. Быйыл хортуюоппуй  
үүнүүтэ олус тэнэ суюх.

+++

Улуус байылыгын э.т. А.Н.  
Ядреев УСХ аппараата олус  
мелтөхтүк үлэлиирийн ёссе төгүл  
ыйда.

+++

Покровской куоракка уоку-  
рук аппараата гар улуустан  
биир штаты кердебуттэр.

Бэлиэтэнэ  
Григорий ЭВЕРСТОВ

ҮҮРҮҮЛЭХСУРАХ

## МАННЫК КЫАЙЫ КЭЛИН 10 СЫЛГА СИТИНДИЛИБЭТЭБЭ

Российской Федерации потребкооперациятын Кинин союна  
2000 сүл иккиси кварталын түмүгүнэн ытайылаахтары, бастын-  
нары бынаарда.

Оноува «производствений үлээ-хамнаска» магнайты ми-  
стэни Саха сиризээни «Холбос» потребкоопозка бэриллэр. Икки-  
нинэн оройоннай потребительской обществоларга ханаайысты-  
баны туруктаахтык үлэлтийн иниин (за эффективное ведение  
хозяйства) бастаки мистэни ылбьттар ааттарыгар Сахабыт  
сирийтэн ааттанийлар. Уус-Алдан улууңун «Лена» потребоб-  
ществота, Таатта улууңун «Чөркөөхтөөвү» потребобществота,  
Нам улууңунааы потребобществота, Сунтаар улууңун «Эрэл»  
потребобществота. Онон улуус бары пайщикаахтарын, улуспо  
бары үлэниттэрин бу суду ытайынан уонна ситиинийн ээр-  
дэлийбин уонна инникитийн ёссе үрдүк ситиинилэри баарыбын.  
Бу учүгэй ис хононоо сурах «Российская кооперация» дизен  
ханаажакка башээттэнэн тахсыйбы. Маны таңшан үлэспо ааты-  
гар РФ Центроюнан сэбиэттитэн эзэрдэ телеграмма кэлбите  
толору кэрээлийллэр. Бу ситиини бишиги улуспобутугар кэлин  
10 сүл устагыгар буолбатах ситиини буолар. Онон улуспо үлэ-  
ниттэрэ бу ытайынан ыннан, 2000 сүллааы сүрүн  
кэлбите кэрдэруулэргэ былааннарын ахара толору ситиинехтэрэ дизен  
эрэнбийн!

Ф. ПРОТОПОПОВ

Соторугаафта улууспут бур-  
дугу үүннэрээчилэгээр 7 кинилэ-  
эх делегацията (салайааччи улуус  
байылыгын бастаки солбайааччи  
Бочкарек А. А.) Амма улууңун По-  
кровка сэлиэннэтигээр республи-  
катаа субз мунњаар «Бурдук 2000 — 2003 с. программа» ба-  
рылын дыуулэлнээг ыттынын  
ылан кэлээ. Мунњахха бурдугу-  
нан дыарыктаар улуустар сүрүн  
ханаайыстыбаларын байылыкта-  
ра, специалистар уонна таа хана-  
айыстыбатын сүрүнүүр улуустар  
байылыктаар, ученичайдай кэлбите-  
тэр.

Субалзнигэ Саха Республика-  
тын Правительствотын Председа-  
телин бастаки солбайааччи Долин-  
ин И. Н. ыттынын ылла. Мун-  
њаарын ханаайыстыбатын уонна  
соготуопкытын министрин эбээни-  
нэнн толорооччу Наумов Д. Ф. са-  
лайан ытты. Программаны  
үүнүүтэ 3000 тоннантан 4600 тон-  
наа (гектар орто үүнүүтэ 10 цент-  
нертэн 11,5 центнергэ) дылы  
керуллэр. Бурдугу атылаанын  
1829 тоннантан 2889 тоннаа  
урдухтээх, ол инигэр киши сиир  
бурдугу 600 тоннантан 920 тоннаа  
дизри. Ити кирбииши ылар иният-  
тэн билигин улууска түншнеллар  
5808 га баанын изэн 2003 сүлгэ  
7680 гектар буолохтаах. Сылла-  
рынан аттаран кердехе, 2001 сүлгэ  
баанына изэн 7375 гектарга ти-  
ийэх охсуухтаах, 2002 сүлгэ 7660 га  
Бу барыл олус улахан кизэлтигии-  
лээх үлэни эрэйэр. Маны таңшан  
бурдук ытты. З хонуулаах (паар — бурдук — бурдук) севоо-  
борокка кирии керуллэр.

Кылгастык бишиги улууспуту-  
гар керуллубут былааннаар туста-  
риын билиннээрэххэ, манык:  
бурдугу үйнэ изэн 2001 сүлгэ 3000  
гектартан 2003 сүлгэ 4000 гектар-  
га тийиэхтээх. Кини валовой  
үүнүүтэ 3000 тоннантан 4600 тон-  
наа (гектар орто үүнүүтэ 10 цент-  
нертэн 11,5 центнергэ) дылы  
керуллэр. Бурдугу атылаанын  
1829 тоннантан 2889 тоннаа  
урдухтээх, ол инигэр киши сиир  
бурдугу 600 тоннантан 920 тоннаа  
дизри. Ити кирбииши ылар иният-  
тэн билигин улууска түншнеллар  
5808 га баанын изэн 2003 сүлгэ  
7680 гектар буолохтаах. Сылла-  
рынан аттаран кердехе, 2001 сүлгэ  
баанына изэн 7375 гектарга ти-  
ийэх охсуухтаах, 2002 сүлгэ 7660 га  
Бу барыл олус улахан кизэлтигии-  
лээх үлэни эрэйэр. Маны таңшан  
бурдук ытты. З хонуулаах (паар — бурдук — бурдук) севоо-  
борокка кирии керуллэр.

Дынгизин Президент бурдукка  
улахан суолтанаа байзэн, чопчу  
сурдаа бу чугастааы камыз тур-  
у.

## НОБЕЛЕВСКАЙ БИРИЭМИЙЭ ЛАУРЕАТА - НАМНА



Балаңан ыйын 4-5 күннэригээр  
Дьюкуускайга «Бүлүүтээзи энце-  
фалит проблемата» дизен темаа  
иккиси норуоттар икки ардлылары-  
нааыры конференция ыттыллылар.  
Магнайты конференция 1996  
сүллаахаа тэриллибитэ. Оноо тас  
омуктар, Россия куораттарыгар  
Бүлүүтээзи энцефалит уэрэгтээр  
киинэри тэрийин соруга турбу-  
та. Республика кинигэр буолар  
иккиси конференцияа тухаа үлэ  
ыттыллыбатын тула кэпсэтий-  
лэр ыттыллыхтаар. Инники  
үлэлэх хайсхалара бынаарыл-  
лыхтаар.

Улууспут ылдьыта Даниэль  
Карлетон Гайдушек Америка на-  
циональной академиятын академи-  
га, СР(Я)НА бочуоттаах чилиз-  
эн. Нобелевский бириэмийэ лау-  
реата Бүлүүтээзи энцефалит  
уэрэгтээр учонайдара салайар.  
Итнина кини соратниктара, уэрэ-  
нээчилээр активнейдыхын кыттал-  
лар. Академик бытаан вирустар  
ыарыыларынан дыарыктаан

баден специалист уонна ити үлэ-  
тинэн Нобелевский бириэмийэ ла-  
реата буолбута. Бүлүүтээзи энце-  
фалит бытаан вирустарга кири-  
зрии мыраа урдугэр үс сэргээв  
улуус дыаалтатын, кини балынга  
эпизэтээх үлэнтээр сахалын  
сийлилийн эзэртэр.

Ааспийт субуотаа омуу уонна  
Россия учонайдара СР(Я)НА до-  
рудобуйдаа институту үлэнтээрэ  
дорудобуйдаа харыстыбылын мини-  
стрин солбайааччи Л.Ф. Тимофе-  
ев салалтатынан бишиги улууспуту-  
тугар ылдьытаар. Кинилэ-  
ри мыраа урдугэр үс сэргээв  
улуус дыаалтатын, кини балынга  
эпизэтээх үлэнтээр сахалын  
сизри-туому тутунаа керүстулэр.  
Делегация улуус дыаалтатын бы-  
наарылыгын э.т. А.Н. Ядреев прием-  
угар сыйдаан үлэни-хамнаа,  
олоу-дэвшилээр ыттыллыбатылар.  
Өлүөн эбэ ыттыллыбатылар кириэн кэ-  
рэйлжаны, улуу өрүү астына  
кордулэр.

Омуу учонайдара ортоло-  
ругар бааллар: Нэйл Ренвик Д.К.  
Гайдушев референт-секретара,

вирусолог, Лев Герцевич Голь-  
дфарб АХШ нейробиология на-  
циональный ин-  
ституту нейрогенети-  
каа отделение  
салайааччи, Мартин  
Дитер Зайдлер  
(Великобрита-  
ния) дорудобуйдаа  
харыстыбылын  
аан дойдтаа  
түмсүүтүн эксп-  
пер, Алисон  
Джейн Эллен  
Грин (Великоб-  
ритания) Крей-  
цфельдт-Якоб  
нейродегенера-  
тивий ыарыытын  
уэрэтийгэ  
национальный  
отдел чинчийэ-  
эччи-враа, Ри-  
чард Найт (Ве-  
ликобритания)  
Эдинбургский  
госпиталь про-  
фессора. Кини

лэри ытта бишиги Салбанмыты-  
гар үс төгүл сыйдааны м.н.д.,  
профессор, Красноярскайдааы  
МНРА СО хотугу медицинскэй  
проблеманы уэрэгтэр институт  
вирусология отдельны салайа-  
аччи А.В. Дубов, молекуляр-  
ный биологияны уонна биофизи-  
калы чинчийэр Новосибирскай-  
дааы институт директорын  
солбайааччи, академик М.Б.  
Штарк, Новосибирскайдааы  
МНРА СО клинический уонна эк-  
спериментальнай-научной кини-  
нин лабораториятын сэбиэдис-  
сэйз, профессор А.И. Аутенши-  
люс, б.и.д., «Вектор»  
государственнай-научни кини-  
ураты кутталаах вирусной ин-  
фекцияны уэрэгтэр лаборатория-  
тын сэбиэдиссэйз сыйдтилэр.  
Ыалдьыттары СР(Я)НА дорудо-  
буйдаа институту директора, мэ-  
дицинскэй наука доктора, академик  
Кривощапкин В.Г. үс кини-  
лэх бөлөө арьаллаат.

В. СЫРОМЯТНИКОВ

## Улуус хаңыатын 65 салын корсо

# БИИРГЭ УЛЭЛЭЭБИТ ХАҢЫАЧЧЫГТАРЫМ

**«ЭНСИЭЛИ» ХАҢЫАТ**  
 «Ленин суола» хаңыат редакторынан саамай уүнинук Алексей Игнатьевич Ксенофонтов улэлээбитет. Кини бу колективи 1965 салын тохсуннүүттөн 1978 салын тохсуннүүттөн дээрээс салайбыта, партия райкомун тэрийээр отделын сэбиэдиссийнэн бынбарданан бинигиттэн барбыта.

Нам иккисэн тусла оройн буолуутугар партия райкомун бастакы секретарынан Степан Николаевич Платонов, райсовет исполнкомун председателинэн Василий Егорович Колмогоров улэлээбитет. Ама аасптын ишин, ол саларга элбэх да уларынылар, эрэв көтөвлүүлэр буолуттугара Нам Республикада биир бастынгар кээклэлзүрэг чинник киирбитеин мэлдээхэр ким да барааба суюх. Партия райкома, райсовет исполнкома хайдах улэлээбитеттээрин ырытарга, сыванлыгра санаммалын. Улэхамнаас хайдах барбыта хаңыат саарбыт странициалыгра сурулла сыйдьаллар, оччоодуу колуен дөн умнубаттар. Ити тэтими Нам улэхит дөноо С.Н. Платонов республика салайчытынан эрэв тааарыллан барбытын да кэнэ молтоттөхтөр.

Редакция, типография колективара или күүрээннээх улж кэмгэргэ тэнгээ хардыласпүттара. Типография саллата куоталааныны кайылаа вынан (промышленний тэрилтэлэргэ) тахсан Көнө сыйдьль Кынёл Знамялары тутара. Редакция республика оройуонаарын редакцияларын күрэхтэндээгээр иккис, үнүс миэсттэн түспээт этээ. Бу иккисээх колектив биир кэмгэ холбоон биир тэрилтэе булаа сыйдьбыттара. Партийнай, комсомольская, профсоюзная тэрилтэлэр биир этээ.

Үнээни салайар тэрилтэлэр рекомендацияларынан А.Г.

Дьяконов Анаабырга редакторынан, В.П. Никифорова Бүлүүгээ редакторы солбайаччынан, И.П. Павлов Булунга иккис тылынан тахсар хаңыат листотруднигынан, С.С. Овчинников Эдигээнгээ типография директорынан, М.П. Замятгина Гагарин аатынан типография отделын начальнигынан улэлээбитеттээр.

Редакцияга Терентий Халыев, Илья Сивцев, Виталий Сыромятников калилээрээ улэлээбитеттээр. Кинилэр билигин биллэркестер журналистар. Радиотэрийээчилэрийн улэлээбитеттээр Елена Ситникова, Иван Ксенофонтов, Михаил Протодьяконов, Валентина Никифорова, Терентий Халыев графигынан радионан бизэрэр репортажтара, информацийларын биир сонун этээ.

А.И. Ксенофонтовын кэнниттэн редактордараинан Иннокентий Егорович Обутов, Михаил Иванович Слепцов, Афанасий Васильевич Павлов, реформа коми-гэр хаңыат аатын «Энсизли» дээр ылтыннары инициатора Николай Михайлович Рыкунов улэлээбитеттээр. Билигин Владислав Гаврильевич Касьянов редактордын. Онон уйз чизээрин устата тобус редакторын кыттаан улэлээбитеттээр. Кинилэр барыларын журналистар, тэрийээчилээр биынылаа вынан урдуктук сыванлыбын.

Отон хаңыат тэриллиэйттэн тэнд күн бүгүнгээ дээр 10 киши редакторы солбайаччынан улэлээбитеттээр. Мянгайрын редакторы солбайаччы А.Г. Дьяконов, В.Л. Еремеев, П.П. Аммосов, А.И. Ксенофонтов, И.П. Егоров, В.П.

Никифорова, Н.М. Рыкунов, А.В. Кириллин, В.Г. Касьянов, билигин Г.К. Эверстов.

Араас салларга редакция отделларын сэбиэдиссийнэн улэлээбитеттээр.

Тыа ханаайыстыбатын отделыгар В.Л. Еремеев, А.Д. Васильев.

Сурук отделыгар И.В. Хачиров, П.П. Бестинова, В.М. Абрамова, А.Г. Дьяконов, И.В. Осипов, Х.Н. Акимова, Г.К. Эверстов.

Эппиэттийн секретардараинан В.С. Алексеева, И.В. Винокуров, П.П. Бестинова, А.И. Гоголов, Н.М. Рыкунов, И.Е. Сивцев.

Литсотрудникарынан Н. Стрекаловская, В.И. Никитин, И.П. Павлов, Н.М. Рыкунов, С.С. Овчинников, Т.Т. Халыев, И.Е. Сивцев, К.И. Макарова, В.К. Романова, Ф.И. Васильев, Е.Н. Сивцева, И.И. Ядреев, О.К. Колесова, Марта Николаева, В.Н. Рыкунова, К.А. Олесов, К.П. Черепанов. Фотокорреспонденнарынан Е.Е. Дьяконов, С.С. Овчинников, Н.Н. Дьяконов, В.В. Сыромятников улэлээбитеттээр.

Корректордада: Е.Д. Сивцева, У.И. Черепанова, В.П. Решетникова, М.К. Лазарева.

Машинистканан М.Г. Федорова уүнинук улэлээбитеттээр, кинини кынна Валентина Лукавина солбайда.

Редакция улэлээбитеттээр биаар оруолуу суппардарынан 1963 саллааха ылбыта. Онтон ылаа суппардараинан улэлээбитеттээр Василий Колмогоров, Владимир Ядреев, Анатолий Красноштанов, Александр Епианов, Николай Бережнев, Иннокентий Новгородов.

Барыларын солбайаччынан, И.П. Нератов, Егор Дьяконов, Николай Данилов, Афанасий Марков, Николай Гуляев, Семен Кыччин, Иннокентий Винокуров, Андрей Еникеев.

Улэлээбитеттээр улэллир, олорор усулуобуйаларын тупсарыга бухгалтердар кылааттара эмиз баар. Харыта суюх тугу гыны-аххыны? Бухгалтердарынан улэлээбитеттээр Ф.Г. Каймонова, Е.С. Васильева, И.Д. Обутова, Е.А. Соловьева, Т.И. Чекурова, Т.В. Былкова көрүллэр үп-харчы көдүүстээхтик тунааныллытыгар кахтарын толору тунаан улэлээбитеттээр.

Типография линотиптаныннайттэн, бэчээттийн массынынтаа тупсугуттана хаңыат бэчээттэниитигээр анал үерэги бүтэрбит эдэр полиграфистар Симон Горюхов, Зоя Чирикова, Ольга Новгородова, Иван Ильин, Ольга Петрова, бираатын Афанасий, Егор, Петр Егоровтар сэмэй кылааттарын киллэрсийттээр.

«Ленин суола», кэнники «Энсизли» ханаайытарга бииргээ улэлээбитеттээр табаарыстарын туслаахаанахтын эхтэй, эйдебүлум итгиник.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Убулүүчүү үерэ-кете көрсөллөр сэрийн ветераннара

Иннокентий Егорович Обутов, Иван Васильевич Винокуров, түүлүүнин улааныннара редакцияттан Мария Павловна Петрова, Екатерина Семеновна Васильева, Алексей Игнатьевич Ксенофонтов, Василий Лазаревич Еремеев, типографияттан кэргэнни Афанасий Дмитриевич, Мария Сан Егоровтар, Мария Матвеевна Аргунова, Марина Никифоровна Аргунова, Варвара Степановна Попова, Василий Васильевич Колпашиков.

В.С. Попова (Жиркова) ханаайат биир балаанын буукубалаарын 4 салтан ордук кэмгэ илинин талбыта. Оскуула ыскамыайкайттэн кэлбйт Октябрь Овчинникова, Мотя Замятгина наставниктара. Кэргэнэ Михаил Петрович Попов М. Аммосов аатынан колхозка партком секретарынан, Карл Маркс аатынан колхозка председателинэн улэлээбитеттээр.

Типография линотиптаныннайттэн, бэчээттийн массынынтаа тупсугуттана ханаайытчынан талбыта. Оскуула ыскамыайкайттэн талбайт Ф.Г. Каймонова, Е.С. Васильева, И.Д. Обутова, Е.А. Соловьева, Т.И. Чекурова, Т.В. Былкова көрүллэр үп-харчы көдүүстээхтик тунааныллытыгар кахтарын толору тунаан улэлээбитеттээр.

«Ленин суола», кэнники «Энсизли» ханаайытарга бииргээ улэлээбитеттээр табаарыстарын туслаахаанахтын эхтэй, эйдебүлум итгиник.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллонно. Үгүс утүлээх дьюммут бишигээ кээхэдээхтэй хомойох ишин суюхтар. Кинилэр бишигээ ахтара, кээхэдээхтэй эбэхинэстээхит.

Улуус ханаайытын 65 саллааха убулууин бастакы ханаайытчытартаан, полиграфистартан — сэрийн ветераннарттан эзбэтэр 70-ча, онтон аяа саастаахтартаан бэрт ахтараас тааныахаа көрсөр дьоллон



